САНА ОЛОХ

ЧУРАПЧЫ УЛУУЪУН ХАҺЫАТА

ХАҺЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫЫ 65 КҮНҮТТЭН ТАХСАР.

№ 3—4 (8265—8266). ☆ 1998 сыл тохсунньу 10 күнэ, Субуота ☆ Сыаната — 1,01 солкуобай.

ХАҺААЙЫСТЫБАННАЙ СЫЛ: ТҮМҮКТЭРБИТ, ХАИЫСХАЛАРБЫТ

[illegible] сыл түмүктэниэ, биир үтүө сайын кэлэн бар[illegible] бурдук, хортуоппуй, оҕуруот астара олгэ[illegible] түннүлэр.

[illegible]ҕытта 17 нэһилиэктэн 8-тара былааннаах [illegible]лэрин ыллылар, балысхан оту бэлэмнээтилэр [illegible]ахтар, бахсылар, Чурапчы сэлиэнньэтэ. Ки[illegible] былааннарын туһаанныаҕыттан 651, 200 уон[illegible] тоннаран куоҕурдулар. Онон улууска барыы[illegible]82 тонна от кэбиһиллибит, 453 тонна күөх үү[illegible], 900 тонна силиэс, 705 тонна соломо бэлэм[illegible].

[illegible]98 гектар бааһылаттан 3937 гектарын туһанан [illegible]ыбыт. 1996 сылтан бааһына сирин туһаныыны [illegible] гектарынан улаатыннарбыт үрдүнэн. Ыйын уон[illegible] 2548 гектарга тиэрдиллэн, туорахтаах куль[illegible]лэр 2412 гектаргар ыһылыннылар, итиннинэ[illegible]лтан 285 гектарынан элбэх буолбута. Итиннэ сыл [illegible]ар ахсыттан 5,1-дии центнер үүнүү ылылларбы[illegible]ттон аастыт сылга бу кордоруу 1[illegible],5-дии цент[illegible]ер гектаарын олгом этэ. Маннык Амур уонна Чита [illegible]ларыттан аҕалылларбыт 257 тонна эбиэс [illegible]ой дождь» уонна «Метис» диэн спэмэлэрэ ур[illegible]ҕуннуну биэрдилэр. Барыта 2955 тонна бурдук [illegible]ой үүнүүтэ хомулуннна. Ордук үчүгэй кордо[illegible]ту ис хаһаайыстыба ситистэ. Ол курдук, Соло[illegible]ан «Бүрхаабай» бааһынай хаһаайыстыбата (са[illegible]ааччыта И. Г. Федоров) 200 гектартан ортотуман [illegible] центнер, Хатылыттан «Бааҕына» ХЭА (Н. П. [illegible]ов) 300 гектартан ортотуман 18,3-түү цен[illegible]ер уонна Одьулуунтан «Комплекс» бааһынай ха[illegible]ыстыбата (М. П. Михайлов) 100 гектартан орто[illegible]ан 18-тыы центнер үүнүүнү хомуйдулар.

Хортуоппуй спэмэтин Бүлүүттэн 45 тоннаны [illegible]лаһан, ону тэҥэ олохтоох спэмэнэн ыһыннан уон[illegible] 38 гектар бааһынаттан гектарын ахсыттан 107,4 [illegible]ер үүнүү ылылынна. Бу үрдүк көрдоруу. Үчү[illegible] үүнүү Хатылыттан «Кэнчээри» хаһаайыстыбата (салайааччы С. С. Яковлев) 5 гектартан «Вармас» [illegible]алайааччы Р. С. Барашков) 5 гектартан ортотуман [illegible] гектар ахсыттан 170-нуу центнер [illegible]. Сылаҥтан «Тумара» хаһаайыстыба (А. А. Ая[illegible]) эмиэ итиннэ аттаммыт сорт 1 репродукцийатын [illegible] гектар ахсыттан 125-тии центнери хомуйан [illegible]ттилэр. Хаҥыыстаны олордуннуура кэллэххэ, [illegible]ка 9,5 гектартан валовойуман 143 тоннаны ыл[illegible]ыт, эбэтэр гектартан ортотуман 150,5-тии цент[illegible]. Маннык Болугуртан В. М. Дьячковскай салайар [illegible] бааһынай хаһаайыстыбата 3 гектартан ор[illegible]ан 233 центнери хомуйда.

[illegible]ытык. Бу кыстыкка пиинээҕи сыллааҕар 92 [illegible]ан элбэх сүөһү питиллэн турар, сылгы эмиэ 321 [illegible]ан элбэх. Итиннэ улууска 2322-а ынах сүөһү [illegible]ан 8627 сылгы питиллэр. Маннык сорох өрт[illegible]ар [illegible]тааһын туолкайа суоҕуо санатар тоҕоостоох. [illegible]ар, 1997 сыл тохсунньу 1 күнүнээҕи отчуоттан [illegible]хаа, Алаҕар нэһилиэгэ 93 биэлээх, биир атыыр[illegible], Бахсы 163 биэлээх, үс атыырдаах, Болугур 289 [illegible] үс атыырдаах, Кылаанныах 297 биэҕэ биир да [illegible] суох, Чурапчы сэлиэнньэтэ 272 биэҕэ 6 [illegible]ыырдаах, Хадаар, Хатылы, Чурапчы сэлиэнньэтэ [illegible]ыннар аттаахтар. Итиннэгэр тахсар, Эмиэ 1997 [illegible]ыны 1 күнүнээҕи туруттуран улууска кэл[illegible]ыннны 13124 тонна үүт ыамыт буоллаҕына, итин[illegible] 5614 тонната туттарылларбыт.

[illegible] оборуу. Улууска 5247 ынах сүөһү, 2496 сылгы. [illegible]ыбыт эмиэ аҥаан олорулуннэ. Бу этигэр та[illegible]ыннна эккэ аҥаан олорулуннэ. Бу этигэр та[illegible]ахха 2493 тонна, мантан туттарылыннна 373 [illegible]ата. Туттарыы өссө да салҕанан барар. Итиннэ туттан эт үксэ идэһэҕэ аҥаан олорулуннэ. Эти [illegible]ыы адъас мөлтөх. Тоҕо диэтэххэ, дотация тө[illegible]ө. Итиннэ ким ханна үүт-хайаҕас костоҥунэн [illegible] сатыыр.

[illegible] хаһаайыстыбатыгар 1848 киһи үлэлиир, итин[illegible] 559-ha коллективнай хаһаайыстыбаларга, ол [illegible] табаарыстыбаларга. Аастыт сыл 9 ыйын түмүгүнэн 6,4 млрд. солк. бородуукуйа батарылынна, итиннэ бааһынай хаһаайыстыбаларыгар 3,3 млрд. солкуобайдаах. Оттон бородуукуйаны батарыыга тахсыбыт уопсай ороскуот 7,3 млрд. солк. тиэрдилиннэ. Онон үлэбит түмүгүнэн 1 млрд. солк. ночоотту таһаардыбыт. Кредиторскай нэспит 8,7 млрд. солк., итиннэ 3,3 млрд. солк. үһүн, 10 сыл болдьохтоох нэс, 2,6 млрд. солк. комбикормга. Хаминаска нэспит 1113 мол. солк. тиийдэ.

Аастыт хаһаайыстыбаннай сылбыт түмүктэрэ, дьэ, итиннинктэр. Бу сылга тыа сирин үлэһит дьоно-сэргэтэ өссө биирдэ ойдөөтүбүт. Ол эбэтэр аны урукку курдук үөһээҥи салаатаҕа эрэннин бүтэһиктээхтик тохтообутун. Аастыт сыл ону чуолкайдык биллэрдэ. Эрдэ кэм ханнык эмэ эрэл кыыма баара, билигин ол суох. Биэс сыл устата биирдиилээн ойдом баран үлэлээн-хамсаан, сүүрэн-көтөн кэллибит, рынок амтаныныьулуунун амсайдыбыт, биллибит. Салгыы хайдах буолабыт, туугу оногобут?

Маннык, туох-ханнык ниннэ, бойо аастыт сылларын опытыгар олоҕурар соп. Бастатан, бойо кыаҕар, сиргэр-уотугар суоттанан сүөһү-ас тутуллар буолбута кэнники икки сылга ордук бэлиэ, 1996 сылга 22385 тонна окко суоттанан 23132 ынах сүөһү, 8306 сылгы, аастыт сылга 30682 тонна оттонон 23224 ынах сүөһү, 8900 сылгы итиллиннэ, кыстатыллар. Иккиннэн, бааһынаҕа үлэбит. Маннык хайдах сылыттан, тоҕо үүнүүнү ылар чинчи баарыттан көрөн эрэ ыһар буоллубут. Эмиэ сылларынан көрүөҕүн, 1996 сылга 2713 гектар, аастыт сылга 2547 гектар бааһына ыһылларбыта. Бу икки сылга туһаанныаҕынан 3547 уонна 4980 гектар бааһына сирэ туһаныллыбата. Үсүһүнэн, урукку бөдөҥ бааһынай хаһаайыстыбалар биирдиилээн натуральнай хаһаайыстыбаларга көстүлэр. Үүтү, эти оногор хайысханан үлэлиир уонна чахчы бородуукуйаны ылар 12-13 бааһынай хаһаайыстыбалара бааллар. Балар 40-60 тонна үүтү, 5-10 тонна эти тутараллар. Кипилэр ортолоругар Одьулуунтан «Тоҥургэстээх» (салайааччы Р. С. Барашков), «Бабаҕа» (В. В. Петухов), «Комплекс» (М. П. Михайлов) уонна Чакыртан «Маарыкчаан» (М. М. Кириллин) хаһаайыстыбалары чорботуохха соп. Олус бытарыйбыт натуральнай хаһаайыстыбалар туох да сайдыыны аҕалбатылар, кыахтара биллиннэ.

Төрдүһүнэн, дьоммут үгүс өттө өйдөөтө барытын бэйэ дьаһаннахха, сүүрдэххэ-көтөххө, бэйэҕэ эрэ эрэннэххэ, сарсыҥҥы киллэн үлэлээн эрэ булуннахха табылларын. Итиннинк оттоохуну быһаардыбыт. Маннык мунгутуур күүсүт кыттыһан үлэлээйин буолла, бэйэ-бэйэҕэ көмөлөсүһүү практиката бигэтин олохтоно. Билигин тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар дьоннго 888 трактор, итиннэ 413 МТЗ-82 уонна 414 араас маарканнаах автомашина, бу иннэтэн 328 легковой уонна бортовой УАЗ бааллар.

Улууска 6357 хаһаайыстыба, ыал баарыттан 2119 ыалыгар сүөһү ханнык да көрүнэ суох, 4923 ыалга сибининьэ, 4296 ыалга сылгы суох. Онон тыа сиригэр олорор эрэрибит билигин да сүөһүгэ, сиргэ сыстта иликпит. Оннооҕор бааһынай хаһаайыстыбаларыттан 19-ha сүөһүгэ, 168-ha сибининьэгэ уонна 81-гэ сылгыта суохтар. Бу сылга киирэн баран 307 бааһынай хаһаайыстыбата дуогабар-контракт түһэрбэтэ.

Кооперативнай хамсааһын нэһилиэктэриннэн бородуукуйаны астааһынынан (переработкаран) сайдан кэллэ. 1994 сылтан Чыаппараҕа, Мыйдаҕаайыга, Мырылаҕа переработка сыахтара туспа тэриллибиттэрэ. Бу аастыт сылга «Чурапчы» кооператив тэриллэн үлэлээтэ. Хайысхата үүтү астааһын, батарыы, үлэлээбит кэмиттэн 8-9 млрд. солк. бородуукуйаны батардда. Кооперативка 13 нэһилиэк, 260 бааһынай хаһаайыстыбата, 600-чэкэ биирдиилээн чаанынай ыал хабылынна, члиэннинэн киирдилэр. Бурдукка «Агроэ ассоциацийа соҕуруу түөрт нэһилиэккэ 1993 сылтан

(Бүтүүтүн 3-е стр. кор).

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 9 декабря 1997 года

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ АППАРАТА МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

В целях упорядочения штатной численности и сокращения расходов на содержание местных исполнительных и распорядительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, Правительство Республики Саха (Якутия) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 1 января 1998 года сокращение штатной численности аппаратов улусных, городских (городов республиканского значения), поселковых и населенных администраций на 30% от установленной на 1 января 1997 года.

Утвердить предельную общую численность аппарата местных администраций в разрезе улусов и городов республиканского значения согласно приложению и ввести в действие с 1 января 1998 года.

2. Возложить с 1 января 1998 года выполнение функций и полномочий местных администраций в административных центрах улусов и городов республиканского значения на соответствующие улусные и городские (городов республиканского значения) администрации в пределах установленной численности, за исключением вновь созданных городов Покровск и Нюрба.

3. Просить Государственное Собрание (Ил Түмэн) Республики Саха (Якутия) предусмотреть при утверждении Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 1998 год дополнительные расходы на выплату предусмотренных законом компенсаций высвобождаемым работникам и на увеличение численности от заложенной в проекте по местным бюджетам на общую сумму 113,8 млрд. рублей.

4. Главам администраций улусов и городов республиканского значения представить штатные расписания, с учетом проведенного сокращения, в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) для расчета фонда оплаты труда.

5. Отменить ранее принятые постановления Правительства Республики Саха (Якутия):

от 16.06.95 № 278 «Об упорядочении предельной численности и нормативов аппарата администраций улусов, городов республиканского подчинения Республики Саха (Якутия)»;

от 17.10.95 № 453 «О дополнении к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 16.06.95 № 278 «Об упорядочении предельной численности и нормативов аппарата администраций улусов, городов республиканского подчинения Республики Саха (Якутия)»».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Янышина С. В.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) В. ФЕДОРОВ.

БЫЫБАР КИИН КОМИССИЯТА ТҮМҮГҮ БЫЫААРДА

ДЬОКУУСКАЙ. Быыбар кини комиссиятын мунньаҕын аһарыгар председатель Владимир Михайлов быыбары бэлэмнээһини уонна ыытыы 3 ыйдаах тыгаһыннаах үлэтэ түмүктэммитин тоҕоолоон бэлиэтээтэ. Ити түмүгэр саҥа ыытырылаах Государственнай Мунньах (Ил Түмэн) составын талыллына. Быыбар ахсыннын 28 күнүгэр тымыы саамай үгэнэн турдаҕына сокуон ирдэбилигэр толору соп түбэһэн уонна олохтоомут болдьоххо ыытылынна.

Быыбар иннигэр регистрациламмыт 460 кандидаттан 33 киһи араас бириҥнэн бэйэтин кандидатуратын устуунна. Биир мандакка 2-14 киһи күрэстэстэ.

Быыбар күн—1997 сыл ахсыннын 28 күнүгэр—иннинээҕи 570003 киһи киллэрилларбыта, ол аата, 54,5 бырыһыан. Уус-Алдан улууһун быыбардааччылара 87 бырыһыан куоластаан ордук актыыбынайдарын көрдөрдүлэр. Абый—85, Эбээн-Бытантай—84,6 бырыһыан. Оттон Нерюнгрига—35,6, Дьокуускайга—40,7 бырыһыан.

Куоластааһын түмүгэр Республика палататыгар 35 уокурукка барытыгар депутат талылынна. Оттон Бэрэстэбиитэллэр палаталарыгар—32 уокурукка. 3 уокурукка: 7 №-дээх Промышленнай (Дьокуускай), 9 №-дээх Саха сирин соҕуруу оттуннээҕи уонна 10 №-дээх Новостроевскай (Нерюнгри) быыбардааччылар кыайан кэлбэккэ быыбар буолбатаҕынан аҕаллылынна.

Быыбар кини комиссиятыгар быыбар хампаанньатын араас бөлүүрүостарыгар сыһыаннаах 50 сайабылыанньа уонна үгэсүү киирбитэ.

Быыбар кини комиссиятын мунньаҕар СР Правительствотын Председателин бастакы солбуйааччы Семен Назаров, Государственнай Мунньах (Ил Түмэн) Бэрэстэбиитэллэрин палататын председателин э. т. Александр Власов уонна СР Президенин дьаһалтатын салайааччы Василий Власов кыттыыны ылылар.

СИА.

Чурапчы эдэр сааһа

Ыччакка анаалаах таһаарыы

ДОҐОРБУТ СЫРДЫК КЭРИЭҺИГЭР

Билигин олохпут өрдүк ыччат дьоҥҥо маараҕ тардаадыман биллэр. Саамай хомолтолоох ааҕыллаараа—олох көрөтин саҥа билэн иһин ыччат тарбыт бу күн сириттэн барыылара. Биһиэхэ ааҕыллыбыт сүүкүнүтүнэн аттыбытыгар күлэ-үөрэ сылдьыбыт, ол бэх былаанпардаах, үтүө санаалаах биргэ үөрэммит доҕорбут Григорий буолар.

Бир сыл анараа өттүгэр ахсыйыны 27 күнүгэр Брянскайтан Григорий Григорьевич Дьокуускай куорат ка хара саналаах олоруохсуттар илиилэриттэн кыргыйар эдэр саһыгар сүрдээх хомолтолоохтук биһиги кэккэбититтэн өлөн туораабыта.

Григорий 1975 сылааахха алтынньы 2 күнүгэр Чурапчы улууһун Одьулуун нэһилиэгэр төрөөбүт. Дьоҥ-доох оҕо саһа Хатылыга аастыта. Оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан биһиги Григорий көрсүө-көмө майгылаах, элбэх доҕоттордоох этэ. Кылааһын иниитэр курдуктуу кыһалларыҥ доҕотторугар үчүгэйдик эрдэ баҕарара, кинилэргэ болҕомтолоох, туох баарынан көмөлөһөр сырдык ыраас дуоһалаах.

Кыра кылаастарга үөрэнэ сылдьан сүрүн ааҕыыстанныыта, саахымматка, о. д. а. спорт көрүүлэригэр дьарыктанан, кылааһын чиэһин кэлиэскэбит үчүгэй ситиһиилэрдээх этэ. Онтон салгыы бөҕөнөн утумнуктык дьарыктанан, бастыҥ спортсмен буолан улаатыбыта. Спорт бу дьикти уонна уустук көрүүлэр аҥаа-ардыгар куоластыбыт тренерэ Григорий Михайлович эрчимнэх үөрөтөрэ. 1989 с. Наммааҕы профтехучилищеҕа, 1990 с. Покровскайҕа ыытыллыбыт «Биһиги эйэ иһин» дэ и үгэс буолбут аһаҕас турнирдарга уонна ол ыыт ахсыныныы 25—28 күннэригэр Дьокуускайга буолбут бокс чемпионатыгар, онуу таҥа Горнай улууһун Бөрдьөгүстээбэр ыытыллыбыт күрэхтэһиилэргэ Грина I миэстэлэри ылаттаабыта. Улууһугар, оскуолатыгар кыайыы, ситиһии үөрүүтүн элбэхтик аҕалбыта. Биһиги доҕорбут дьулуурдаах, бэрэбиидэх спортсмен буолан күрэхтэһиҥ ахсын иннинэ кирбиитэ сылдьара. Ол курдук, 1987 с. Магадан уобалаһын чемпионатыгар III миэстэни ылар, 1989 с. Уус-Алдан улууһун Кэнтэйи бөһүөлүгэр буолбут бокска күрэхтэһиигэ III миэстэҕэ, онуу таһынан 1988—1990 сс. Мэс-Хоталас улууһугар Майаҕа, Тохтурҕа ыытыллыбыт күрэхтэһиилэргэ эмиэ III миэстэлэргэ тиксэн үөрэн-көтөн турардаах.

Оскуоланы бүтэрэн, Дьокуускайдааҕы пед училищены ыстыбатын техникумуттар землеустройство салаатыгар үөрэнэ киирбитэ. Итэ үөрэнэ сылдьан СР-ҥа иһинэн ыытыллыбыт аһаҕас чемпионатыгар бокска 54 кг ыйаанынна I миэстэлэммитэ. Бу күрэхтэһиигэ эрдии эрчимнэхтик дьарыктаран, үрдүк техниканаах, дьулуурдаах боксер буолбутун тийэх төгүлүн көрдөрбүт этэ.

Биһиги Грина үрдүк ситиһиилэригэр биэ, эрдэ саналардаах этибит. Кинилиэ уйун кэмиэ алтыһан, ханнык да түгэнигэ арахсыспат аргыстар буолан сылдьыбыттыт. Онуу баара олор-олуу баар-суох дьоҕорбутун ылдьа барда. Олох кизи аартыгар саҥа үөскэн испит, биргэ сүүрэн-көтөн улаатыбыт табаарыстыын элэйтибит. Биһи хайдах да тулуйан саҥата суох хаалыан табыллыбат дьаалата. Саахай кыһыылаах—буруйдаахтар баччаанга диэри мар буруйдарын бөрүөстүүр дьаһаллара быһаарылла илик.

Саха бөҕөтүн үрдүк көрдөрүмчүлэ таһаарыллыбыт күн дүтүк саныыр доҕорбут Грина сырдык мөрүөн өрүү биһиги сүрэхнитигэр тыыннаах буолуоҕа. Аҥаардыгын курдуттун суохтуохпут, аттыбытыгар эн бааргыт курдук саныахпыт.

Хатылы орто оскуолатыгар биргэ үөрэнэр оҕолоро уонна учууталлар.

ДЬОН ИТЭҐЭЙЭРЭ— БАСТАКЫ СИТИҺИИ

Билигин бойуолэктэргэ олорор ыччат үчүмэй салгыы үөрэммэт, улэтэ суох. Оттон эдэр киһи эрчимэ, кэрэҕэтүүтэ баҕата ханна барыай? Аны урукку курдук хамыыстаах лидерлэр штаттара сарбыллан, ыччаты түмэр киһи диэн суох. Ол эрээри балаһыанньаттан тахсар суолу ыччаттарбыт булуннан эрэллэрэ үөрүүлээх.

Ааныт сыл бүтүүтэ Болтоно нэһилиэгэр ыччаттар «общественнай ыччат түмсүүтүн тэрийэн, улэлэрин саҕалаатылар. Түмсүү барыта 14 чилиэнэҥнэттэн тоҕуһа күүстэригэр-уохтарыгар сылдьар уол аймах буолара үөрдэр. Салайаччыннан бэйэлэрэ В. П. Новову талбыттара.

Түмсүү нэһилиэк ыччата иллэҥ кэмин туһалаахтык атаарарыгар, дьарыктаах буоларыгар үлэлэһэр сыалаах-соруктаах. «Сүрэх баҕатын сүһүөх ыыайбат» диэбит курдук, баҕалара элбэҕин үрдүнэн барыта хаһыыга кэлэн иҥнэ турар. Ол иһин нэһилиэниэнэ, баныыгы кытта сүбэлэһэн, бириидиилээн дьоҥтон комо хаһы хомуйан фонд тэриммиттэрэ. Фонд бастакы уруутуттан тэрийбит Саҥа Дьыллааҕы лотерея ыытыттарын олохтоохтор олус собулаппыттар, сэҥээрдиллэр.

Ханна ыччат кохтооҕуй, түмсүүлэҕий да, онно олох сэргэх. Болтоноолор ыччаттара үөскүүн эрэллэриттэн астыналларын кистээбэттэр.

Бу курдук нэһилиэк ахсын хаһы, хамнас диэн кэтэхэккэ бэйэ баҕатынан түмсүүлэр тэриллэллэрэ буоллар, ыччанныт кэрэҕэ тардыһара күүһүрүө, олохпут да туруо этэ. Болтоно ыччатын туһунан өссө эбэн эттэхха, кинилэр нэһилиэннэ итэҕэлин ылыллар, онтон дьон итэҕэлин ылыы—бастакы улахан ситиһии. Онон кинилэргэ инникэтин барыы үчүгэйдик баҕарыахтыг.

Биһиги корр.

1997 СЫЛ БАСТЫҢНАРЫНАН ААТТАННЫЛАР

Үөмүүт саҥа сыл тохсуннэ 4 күнүгэр Чурапчытааҕы «Хаһаа» балаҕаннаах үгэс буолбут улуус бастыҥ спортсменнэрин, чемпионнарын чиэстэһин бырааһынныыта буолан аста. Бааллаах ыытыллыбыт аҥаас күрэхтэһиилэр улууспут спортивнай кэскилэлэрэ эрдэ саҥаны үөскэттилэр.

Сыл саамай бастыҥ спортсменынан коҥуо туустуута спорт маастара, СР 1997 сылааҕы чемпиона, Р. Дмитриев уонна Бөҕө Тараҕай бириистэриэгэр ыытыллыбыт күрэхтэһиилэр кыайыылаахтара **Анатолий Андреев** аатланна.

Коҥуо туустуута сыл бастыҥ спортсменын аатын СР спордун маастара, республика хаһаҕайга 1997 сылааҕы абсолютнай чемпиона **Петр Ефимов** ылла.

Республиканскай эмиэ аастыт сылааҕы чемпионката, ааҕыллыбыт соревнованиэ аргыстар **Светлана Баишарина** остуол теннисиҥэр бастыҥынан буолла.

Чончоки атлетикаҕа биһиги хаан туттар сүүрүкүүт, спорт маастара, ветераннарга Республикааҕы, 1997 сылааҕы Байыалай Маҥчаары бириинигэр аналлаах чемпионнар кыайыылаахтара **Гаврил Похтунский** сыл бастыҥ спортсменынан аатланна.

Салгыы көрүүнэриэн бастыҥнар:

Дьөбөкө—**Иван Новгородов**, спорт маастара, Н. Саввинов бириинигэр уонна республикааҕы хамаандаан күрэхтэһиилэр призердара.

Мас тардыһыытыгар—**Николай Баранков**, спорт маастара, өрүс илин эҥэрин кубогын, Аммма улууһун аһаҕас чемпионатын, Бүлүү улууһугар ыытыллыбыт Советскай Союз Геройдарын бириистэрин чемпионнара уонна Киргизээй Дэмэтгин аатынан республикатааҕы күрэхтэһиҥ кыайыылаах.

Волейболга—**Виктор Собакин**, республика зональнай күрэхтэһиитин кыайыылаах хамаандатын капитана.

Саахымматка—**Костя Филиппов**, Дарин орто агрооскуолатын үөрэнээччитэ, оҕолорго уонна улахан дьоҥҥо улуус чемпиона.

Маны таһынан сыл бастыҥ тэрийээччитинэн Одьулуун оскуолатын физрига **Анатолий Ефремов** аатланна. Анатолий былырыын А. Собакин бириинигэр волейболга улуус аһаҕас чемпионатын уонна оҕолорго, улахан дьоҥҥо мас тардыһыытыгар күрэхтэһиитин үрдүк таһымнаах ыытыыга улахан өйөөбүн.

Сыл бастыҥ тренеринэн оҕолорго аан дойдуга бастыыр иһин күрэхтэһиҥ призера Стас Захаров бастакы тренер **Семен Макаров** буолла.

Бу аатларга тиксибит спортсменнэрбитигар иннинэ ситиһиилэри, улуустарын аатын өссө үрдүк таһымнаах таһаараллыларыгар баҕарабыт.

Иван ОКОНЕШНИКОВ,
улуустаах ыччат, туризм, физкультура уонна спорт управленнетын спеціалиһа.

Специалистар тугу сүбэлииллэрий?

Эдэр дьон бу сылга хайдах таҥнар, хайдах быһыылаах прическаны өгөстөр туһунан толкуйдаан эрэр буолуохтаахтар. Ыччат барыта моданы кытта тэҥнэ таҥныан-сиҥэнэн баҕарар. Мин бу дьылга таҥаска, прическаҕа туох өрдүк модаайын туһунан бэйэбит улууспут иһиэгэр баар эмиэ эдэр дьоҥтон модельер А. Барановаттан уонна «Күннэй» КП парикмахера Т. Захароваттан ыйыталастым. Онуоха кинилэр маннык кэпсэтилэр.

Амгалена Баранова:

—Билигин Америка, Англия оҕолорун (подростоктарын) стиллэрэ күүскэ киирдэ, ол эбэтэр барыта кизи-куоҥ, улахан таҥас. Оны тэҥэ Франция ыччата сөбүлүөн таҥнар кыра, кыараҕас, өгнөөх таҥастара эмиэ кэтиллиэхтэрин сөп. Классическай стиль, хаһан да буоларын курдук, сүнньэ. Тигр сыла кэлбитинэн, эриэн, бөтөҥнөөх өйуулаах таҥастар өрдүк модаайдар.

Трикотаж, тириитэн (кожа) өгөһүллүбүт, түү (мех) таҥастар кэтиллиэхтэрэ. Бэйэ баайбыта эмиэ пе киирбэхтик көстүөҕэ. Сиэккэ курдук баайыллыбыт сэлэпчиктэри, бэргэһэлэри кэтиэххитин сөп.

Дискотекаҕа ким хайдах таҥнара—коҥуо, Хос-хос (многослойнай), кизи-куоҥ, араас өгнөөх таҥастар хөлкутук хамсаларга-имэҥэргэ сөп түбэһэллэр. Баларга барсар аксессуардары—таастарынан өгөһүллүбүт оҥуруолары, ытарҕалары, браслеттары аналлаан, барыта бэйэ фантазиятыттан, ыраахыттан тутулуктаах.

Татьяна Захарова:

—Билигин көмө уонна доруобай баттах өрдүк сыаналаах. Ол эрээри маннык прическа киһи аайы барбат, онон бөдөҥ гына эриллибит локоннардаах, «тамах» уонна «рванай» прическалары өгөстөргө ыччаттарга сүбэлиибин. Каре—баттах модаттан хаһан да тахсыбат.

Билигин баттахха 90-с сыллар саҕаланыыларынааҕы мода эргиллэн эрэр. Онон дискотекаҕа уолаттар «Казачок» прическаны, кыргыттар баттахтарын үөскүттүн көрөн араас быһыылаах прическалары өгөстуохтарын сөп.

Эпиитим курдук, көмө уонна доруобай баттах өрдүк модаайы. Онон баттаҕы үчүгэйдик көрүнүөххэ наада. Баттах «доруобуйата» шампуннартан улахан тутулуктаах, бэйэҕэр сөп түбэһэр шампуну талан ылыахха наада. Мин бэйэм саныабар, билигин рекламаланар шампуннар киһи баттаҕын структуратын уларыталлар, ол иһин дойду иһиэгэр өгөһүллүүр шампуннарынан туһанаргытыгар сүбэлиибин. Ол эбэтэр «Лесной», «Малахит», «Желтковый», «Янтарь» састаантара үчүгэйдэр. Оны тэҥэ өбүгэлэрбит суунар солохторо баттаҕы кыланачыгас, доруобай өгөроллор.

Баттах кыраасканнаах билигин кыһыл өгнөр барсаллар. Гранат, махагон, бакланан, бургун өгнөрүнэн кыраасканнаах баттах сөп.

Мичээрин тугу диирий?

Киһи хайдах туттан-хаптан күлэриттэн майгытын-сигилитин быһаарыахха сөп этэ.

Өскөтүн күлэргэр ылгын чыҥыйа тарбаххынан уоскун таарыйар буоллаххына, бу эн үчүгэй тон, кыраһыабай грация туһунан сырдык өйдөбүллэрдээххин дакаастыыр. Эн болҕомто кинигэр сылдьарыгын сөбүлүүгүн.

Күлэригэр айаҕын илиитинэн саба туттар киһи бэйэтигэр эрэлэ суоҕун, кыбыстанньатын көрдөрөр. Маннык дьоҥҥо бэйэни аһара анализтанартан тутуналларыгар сүбэлиибит.

Төбөтүн хантаччы туттан күлэр киһи дьоҥҥо өлүгэтөҕэйиитиэ, эрэниитиэ диэн сыаналаан. Маннык дьон арааһы барытын оҥоруохтарын сөп. Онон кинилэр өйдөөр (разум) тугу этэрин истиэхтэрин наада.

Күлэргэр илиитинэн спрэйгин туттар буоллаххына, эн айаргын, көрөнө, үчүгэйи саныыргыт сөбүлүүр киһигин.

Муннун мунньаҥнатан күлэр киһи—олус хаһыаарыыс, кини олоххо көрүүлэрэ сүрдээх тургэнник уларыйаллар.

Улаханнык, айаҕын атан күлэр киһи—үтүө саныалаах, суобастаах, үөрүнньэҥ.

Күлэригэр сыгааҕын туттар киһи—туруорсуннуу сыалын ситиһэр, дьулуурдаах, өйдөөх.

Туох да диэбит, хайдах да туттубут иһин, мичээр киһини сии-биир кэпсэтэр. Оны умнумаҥ.

(«Молодежь Якутии» хаһыаттан)

ХАҺААЙЫСТЫБАННАЙ СЫЛ: ТҮМҮКТЭРБИТ, ХАЙЫСХАЛАРБЫТ

(Бүтүүтэ. Иннин 1 стр. көр).

...ннар. Олору сэргэ 10 нэһилиэкэ туорахтаах кыл...ары үүнүүлэриэн дьарыгыраан бааһынайдар түм...ра баллар уонна бинир хааччахтамныт эбээһи...ах обществоо Хатылыга тэриллибэтэ. Балар 1992 ...ыл сс. үлэлээн, тэриллэн уонсай бөҕөнүгүостары, ...ааннык цһиэнэ тэрээһини структуратын, үлэни сү...ааһини, кыттыгастаах тэриллиини быһааран кэл...ар.

Бу сылларга улууска тыа хаһаайыстыбатын кадрдар болҕомто уурулуубатаҕа, кинилэри бэлэмнээ...ах тахтообута мэлдьэһиллибит. Специалистар үлэ...ах хаалыылара, итиннэ наука прогрессыттан та...ах таһаарылыннА. Онон даҕаны тыа хаһаайыстыбатын салаа үлэлэригэр, иннинэ сайдыыбыттаар спе...циалистар өттүлэриттэн ханиык да чоҥчу этиилэр, ...ааһиннэр, хайысхалар суохтар. Бу улахан сыл...ыт, сүүкүүт.

...тер рефоматы соптоох хайысханы тутуста. Онон ...ааҕахнааһын барыы көрүүгэ биирдик сайдар ...ааһыйата тэриллиннэ. Сүрүн баайбыт—ынах сүө...ааны дьиҥ хаһаайыттар илиилэригэр киирдэ. ...ааһыт уонсай ахсаанныттан 91 бырыһыана баайы...ах хаһаайыстыбалар, чаһынайдар бас билиилэриги...ннэрдэ, маҥтан 65 бырыһыана чаһынай секторга ...ааллар.

...ах, ати бүгүн улууска баартан, илиигэ түһүннүү...ааннаах үөскээн тахсар курдук иннинэ сорукуут. Уру...ах этэххэ, маныаха бэлэм рецепт суох. Онон бу ...ааруурэка миэстэҕэ дьоммутун-сэргэбитин кытта ...ааннык сүбэлэһэрбит, төбөҥү холбоон үлэлиирбит, ...ааннаах тобулунарбыт наада буолла. Олорон биэр...ах тэбиитэ бэйэбитигэр тириирбит уэнумуохха.

...ааннаах кэмнэр үлэлээмми барыы уустугун, үчүгэй ...ааны «Чурапчы» кооператив үлэлээн көрдөрдө. Ман...ааллаата эмиэттиирдик үлэдэхтэ. Төбө кыаллары...ах үлэлээн, сүүрэн-көтөн, клиенттэрин кытта ахсаанны ...ааар, саҥа технология киирэр, гидэ сылдьан этыы...ааан, бородуукуйа көрүүгүн эбэтин, рынокы бал...ааны, күрэстэһиҥ курдуктар биирдэ дьүүрэлэһэн ...ааллэрэ баар. Бу—саҕалааһын эрэ, өссө утуннаах ...ааа ойдоолор. Иккиннэн, тыа дьонугар «Тиэргэн» ...ааа чугас. Бэйэ уһаайбатыгар оҕуруот уонна сир ...ааа хортуоппуйу, хаппыыстаны олордуҥуу, дэлэ...ааах ыраах сүөһүлээх-астаах буоллаҕына эрэ бу рыно...ааа сүөһүлээх-астаах буоллаҕына эрэ бу рынокы тулуктаһар кэмэ-кэрдиитэ тиэхэбитин ойдоотубут. Ол эрэ буолуо дуо, ордорунар бородуукуйаны атыылаан дохуот киллэриллэр өттүн эмиэ көрүүгэ сөп. Үгүс тыа олохтоохо үлэтэ суох хаамсар диир билиҥин кэрэйэй. Сардаах-уоттаах, сир баайдаах тыа киһитэ үлэтэ суох буолара диэн суох буолуохтаах. Быйата, алаас сайдыыта—олохпут иннинэ суоллаах торума.

Маннык сири, бааһынаны кытта үлэ эмиэ киирэр. Сиртэн дохуоту ылар туһугар илиини араарбакка үлэлиир эрдэйиллэр. Онуоха күүһү холбоон, кыттыһан үлэлиэхха, Оппук да үлэлээн кэлиллибит. Бу өссө учуоттаах, кинилэнэн үлэ тэриллиэхтээх, хайысхалар быһаарыллыахтаахтар. Сиргэ, бааһынаҕа МТС-ны тэрийии киирдэ. Бу Дарпигэ, Сылаатта, Хатылыга, Чурапчы сэлиэниэтигэр тэриллитэлээтэ. Олорго сыстан, үөрэнэн, ыһыы уонсай иэнин улууска 3000 гектарта тиэрдэр сорук турар. Ангардас бурдугуран атыылаан дохуоту-аҥы киллэриэмэккин. Онон бурдуктаах хаһаайыстыбалар кыттыһан сибининьэ, сылгы, куурусса, кус-хаас иитиитинэн дьарыгыраллара сөп эбит.

Биллиэхтэ кэм ирдэбилэ да оннук. Кооперациялаһан нэһилиэктэриэн сири, бааһынаны кэлэмник туһаныы ны сэргэ сылгыны көрүүгэ, бородуукуйаны остааһыныгга уонна батарыыга, атын да кыттыгас производствоны сайыннарыыга, тутуулары ыытыыга, өссө итиитэн үөскээн тахсарыынан, материальнай хааччыллыыны бинир кинилиир хайысхаҕа түргэнник киирэрбит наада. Киһи туһугар эрчиллэр, кинилэхэ өгөөҥ өгөрүүгэ, ол эбэтэр нэһилиэнньэттэн киирэр социальнай сабааска нэһилиэктэргэ бааһынай хаһаайыстыбаларын күүскэ уонна киэҥник хабыахха. Манна даҕатан эттэххэ, иккис өттүнэн бааһынай хаһаайыстыбаларыгар сөптөох үлэлиир, олорор, сайдар усулуобуйаны нэһилиэктэр дьаһалталарынан тэрийии, ороһуу, биргэ үлэлээҥин ирдэнэр. Бааһынайдарга сокуоҥунан правовой көмүскэл, мэктиэ, хонтуруол, ойсаная өттүнэн ойоҕуо эмиэ наадата биллиэ. Биллиэн бааһынай хаһаайыстыбаларын хаттаан регистрациялааһын бара турар. Маны олохтоох нэһилиэктэр дьаһалталара болҕомто кириитэр тутан, бу сүрүн материальнай производствоны сайыннарар дьоҥҥо кэмнэр көмөнү өгөрөллөрө эрдэйиллэр.

В. ЧИЧИГИНАРОВ,
улуустааҕы тыа хаһаайыстыбатын управлениетын начальника.

КЫАҺЫЫЛААХТАРЫ ЧИЭСТЭЭТИБИТ

...ааһыгы, өскуолабытыгар көҥүл туттуу секциятын ...ааа да сылын Иван Николаевич Филиппов салайар. ...ааарбыт нэһилиэгиттэн урут дьоҥҥо-сэргэҕэ билэ...ах кыс быыһыы, ат бөҕө дьон эдэх эбиттэр. Олор...ах Чэмиэйэн уола Бөҕө Сэмэн 1928 сыллаахха Си...ах Хоҥкуосаҥ буолбут маҥнайгы сэбиэскэй ыһыахха ...ааран хаҥсаҕайдаһыаҕыттан сэриигэ барыар диэри ...ааны туттууга—хаҥсаҕайга улууһугар кизиэхэ да ...ааа биэрбэтэх. Армияҕа баран иһэн хаҥсаҕайга ...ааа ким да тулуйуоҕа биллэр.

Бу эдэх соторуттаҕыта ыаллыы Чакыр нэһилиэгэр ...ааран СССР көҥүл туттуурга чемпионун В. Карпов ...ааарыгар кытыныбыт. Бу турнирга биһиги эдэр ...ааттарбыт Федя Тоскин бастакы, Гоша Климов уон...ааа Пьургун Герасимов иккис биринстээх миэстэлэри ...ааа ситистилэр. Кинилэр ситиһиилэрин өскуолаа...ааа администрация үрдүктүк сыанаалаата, грамота...ааа, медаллар туттарылыннылар. Эдэрдэлэр этиилэ...ааа. Оттон эрчийбит энтузиаст-тренер И. И. Фи...ааа бинир ыйдаах хамнаһынан бириэмийэлэнэ.

...ааа бинир саас өскуолабытыгар үгэс быһыытынан сыл ...ааа бастыҥ ситиһиилэрдээх спортсмен Чэмиэйэн ...ааа Бөҕө Сэмэн аатынан бириэмийэ лауреатын аатын ...ааа.

ОҺУОКАЙДЬЫТ ОҔОЛОР

...ааа Дьыл эрэ иннинэ Чурапчытааҕы интернат-өс...ааа кыргыҥас томторо саха ыаллыы оһуокай түһүлэ...ааа буолла. Улууспут үөрэнээччилэриэн оһуокай ...ааа ыраах этэччи кытыына. Үөрүүхүүт иһин, би...ааа таҥа этэччи кытыына. Үөрүүхүүт иһин, би...ааа өскуолабытыттан кыттыбыт бөҕө иҥэ бэйэн си...ааа өскуолабытыттан кыттыбыт бөҕө иҥэ бэйэн си...ааа иэйиилэрэн кэллилэр. Вася Никонов, Фрося ...ааа Иэйиилэрэн кэллилэр. Вася Никонов, Фрося ...ааа Дьаадова, Эльвира Давыдова «Бастыҥ этэччи» ...ааа ...ааа ...ааа

СССР ҮТҮӨЛЭЭХ ТРЕНЕРЭ Д. Н. КОРКИН ТӨРӨӨБҮТЭ 70 СЫЛЫН КОРСӨ

СИТЭРЭН БИЭРИИ ЭРЭЙИЛЛЭР

Чурапчы улууһун спортивнай чиҺин үгүс сылларга ситиһиилээхтик комуйсаабыт аҕа саастаах табаарыһым Сидор Егорович Попов ааттаан-суоллаан кэлэн барда. Оҕо эрдэҕиттэн спорка эбэх колеһуйун тохнут, сыратын-сылбатын ыыныт кыһа кэбит сыала да спорка сыһыаннаах буолан биэрдэ.

Улууска көҥүл тустуу историята ситэтэ суох сырдатылла сылдьарын кэҥэтэ. Ол курдук, 1957 сылтан 1964 сылга диэри бастакы колуонэ тустууктар хайдахтуох тустан көҥүл тустуу улууска салгыы сайдан истин туһунан сырдатыы суоҕун кэриэтэ эбит. Аны бу ботуччуну чөкөтөн-чөмөхтөөн суруйуох буолтарыгар кэмэ ыарахаттары көрсүбүттэр. Ити кэмнэрдээҕи тустуу туһунан сурукка-бичиккэ тиһиллибэтэх, дьоруойдар хаһыата архыышка хараллыбатах. Сидор Егорович бэйэ кэмигэ туста сылдьыбыт доҕотторуттан ыйыталлаһан көрдөҕүнэ дуона суоҕу өйдөөн хаалбыттар. Мин да күүтүөнүөҕэ туһалаабатым.

«Чолбон» сурунаал 1996 с. 7 №-гэр «Тустуу хайдах саҕаламмытай?» диэн ахтыы тахсыбыта. Ону урукку оройуон спорка комитетын председателэ А. Т. Булаковскай суруйбут. Бу ахтыы кэҥэ болҕомтотун тардыбат буолуон сатаммат.

Мин билбөппин, баҕар, улуус хаһыатыгар бу ахтыы тула кэпсэтии барыта буолуо. Баҕар, тустуу тула үөрэхтээччилэр, тустууну сырдатаччылар ыалан, хайыыүйэҕэ чуолкайдаан сурукка-бичиккэ киллэрбиттэрэ, тиспиттэрэ буолуо. Ахтыыга сурулаабут (1955—56 сс.) Илья Семенович Федоров уонна тустуу бастакы «хараначчыларын» ааттара-суоллара тустуу историятыгар киириэн иннэ.

Мин Аскольд Трифонович Кулаковскай бу ахтыыны бэлэм тутаннан тэбэрдэн тыынан көрүүм. 1955—56 сс. үөрэх дьылыгар Дириг орто өскуолатыгар физкультура учууталыынан Алексей Иванович Петров үлэлээбитэ. Кини быраата Ваня биһиги кытта бэлэм кылааска үөрэммитэ. Спорт ханнык баҕарар көрүнүөр биһигиттэн таһыччы уод этэ. Оробуллаах, уһун оробуллаах Чурапчыга сылдьан ыаллыҥнэ «маниык туллаллар, быраҕаллар» дии-дии биһигини хаарга, тэлгэҺэ күөлэйиталыыр буолара. Онон ити 1955—1956 сылларга Чурапчыга тустуунан кимиэхэ эрэ дьарыктаммыттара чуолкай буолан тахсар.

1957 сылтан тустуу түргэн тэтиминэн сайдан барбыта. Ити кэмнэргэ улахан бөһүөлэктэргэ барыларыгар көрүөтэ тустуу секциялара үлэлиллэрэ. Олорго өскуола оҕолоро, ыччаттар, оннооҕор саастаах дьоннар сылдьаллара. Ылан көрүөҕүн, 1957 сылтан саҥыта сылдьаллара,

Арыгы оннугар— дьол-соргу сүүмэҕин!

...ны күнүгэн дьаллыгыттан арахсар сананы ...аххыт иннинэ бу алдьатыылаах утах туһунан ...ык кинсэтэ түһүөҕүн.

...ин врачтарбыт, медицина профессордара, акаларын дойдутугар олус кэҥэнник тарҕаммыт, ...а уонна обществоҕа улахан буортулаах арыгы...ҕы официальнайдык наркотиктарынан би... ...туһунан быһаарыы ылылларын модуйаллар. ...ы үлэҕэ, олохха, майгыга-сигилигэ күннүгэн ...ларыйыылары аҕаларын бары бэркэ билэ... ...лигин арыгыыттар, ол эбэтэр алкоголиктар, ...ыаннарын 20-тэн 45-гэр диэри саастаах күннэригэр сылдьар эдэр дьон ылаллар. Арыгы чахчы күнүгэнин итэҕэйэн, испэт буоларыгар элбэх үлэ эрэйиллэр. Эдэр ыччат бэлиитигэр ылынан хаарыстанара, атыттары быстыа турунара наада. Таҥнары түһүү—бинир хаардыкка дьу...ту, өрө тахсыы—сыидалаҕаннаах ...ааат, киһини киһи аатыттан аһарар ...ах. Үтүө ыра сананаах, сырдыкка-кө...ннар киһи киһи буолар. Онон арыгыны ...ин суох буолуохтаах.

Аньыгы сиэргэ, малааҥынна
Арыгыта суох аһаах—
Чэгиэн өйдөөх чэйдээһин,
Чэбдик сылдьан үөрсээһин,

...ылар олохха дьиҥнээхтик кинээллэрэ буоллар, ...с үүтэй буолуох этэй?

...ибит, эбэлэрбит чэйи бэркэ биһириилэрэ, ...ыллара. Суогэй үүттээх барбыт чэй остуолу ...ыгыытааҕар ордук киэргэтэр. «Сылайбыт буоллахха—сорүүн чэйдэ ис, тоҥмут буоллаххына—итии чэйдэ ис»—бу ыллар түбэспиччэ айылларыбыт буолбатахтар. Атын дойдуларгэ, холобур, Грузияҕа Тбилиси куоракка анал чэй дьиэтэ баара биллэр, оттон 160 сыл олорбут азербайджанец Шарали Муслимов саамай собулүүр утаҕа чэй буоларын уонна онтон атын утаҕы билиммэтин туһунан этэр. Индиэҕэ чэйи пропагандалааһынтыгар 100-тэн тахса тэриллэ дьарыктанар, чэй туһунан 12 тылынан суруйан кэбиспиллэр.

Биһиги төрөөбүт-уоскээбит дойдутугар, алаастарбытыгар, тыаларбытыгар үүнэр эмтэх отторбутуттан, отоннорбутуттан, ураа муостаахпытыттан ыан ылар үүпүтүттэн оногуллубут утахтарбыт араас ыарыылартан, арыгыттан, табахтан өрүһүйүөхтэригэр эрэнэбин.

Арыгыһыт буолбут киһиттэн эрдэ тэйиммэҥин, ыччаттарбытын, кыһалҕалаахтары өйдөөн, атын сайдыылаах дойдуларга курдук, кинэ, үчүгэй хостору, медицинскэй-генетическай сулуусна кинилэрин тэриллиэҕин диэн ыгырабын. Хатылыылар, мууудайдар үтүө холобурдарын өрө тутуоҕун, кинилэр сыралаах үлэлэрин сыаналыаҕыҥ.

Арыгыһыт киһи—бүппүт киһи диэн буолбатах, бэдэрүйбүт да кэнэр. Кэмнэр өйдөөтоххо, ойоотоххо, киһи барахсан чараас дуһатыгар үтүө санаапан кинрдэххэ, кинини өрө тардан таһаарар кыаллыан сөп. Киһи дьоло—олохха, оттон олох дьоло—доруобай, арыгыта суох олохха.

Күндү дьонум, бу үммүт саҥа сылга санааҕыт барыта туоллун, сылаас таптал сылдьаайдын, олох-дьаһах тубустун, доруобуйаҕыт кытаатын, норуот көтөхүүт чороонугар уохтаах арыгы буолбакка, дьолүөрүү сүүмэҕэ кутулуннун!

Е. КАЖЕНКИНА.

Талаан чочулуннаҕына үрдүүр

Улуустааҕы культура салаатата оҕолорго ыытар «Алаас сибэккилэрэ» конкурса сыл аайы кыттааччыта элбиир, таһыма үрдүүр. Биһиги музыканнарбыт, ырыа учууталлара, үтүе-элбэх комолоһоотчулэрбит ырыа-үнкүү эйгэтигэр үлэлэһэллэрэ кэҥээн, туһаан иһэрэ үөрдэр. Конкурс репертуара байытыллар. Ол да гынан, итэҕэстэри саналар туһалаах эрэ оттүнэн дьайыан сөп диэн саныыбын.

Бу түмүктэммит сыл ахсынньытыгар ыытыллыбыт конкурска, холобур, Мырыла оскуолата молтехтүк кытынна. Тоҕо? Дьиҥнээн, салайааччы конкурскаыттар оҕотун сценаҕа туттарын-хаптарын (культуратын), микрофону сатаан туһанарын уонна ыллыырын эрдэттэн табан, оногоон аҕалыахтаах буоллаҕа дии. Мырылалар, тоҕо да үчүгэй хостуулаахтэрин, хамсаныылара соптоохтуун иһин, ырыалара ситэ-хото чочуллубакка, ситэ арыллыбатылар. Бу ангардас кинилэргэ эрэ буолбатах, холобур эрэ быһыытынан аҕаллыбыт. Онон хас биирдии толоруллар ырыа, аймныы курдук, үтүе үлэтэн, сыраттан сыаналанарын өйдүохтээхпит.

Конкурс бастаны түһүмэҕэр 18 сиртэн 100-тэн оҕо кытынна. Маныаха сценаҕа тахсыбыт 72 нүөмэртэн биэһигэр жюри саамай үрдүк сыананы туруорда. Бу —Сылаантан Варя Протодьяконова, Зоя Федорова уонна уолаттар триолара (салайааччы Л. Ю. Макарова), Аммаарто оскуолатыттан (салайааччы В. В. Федоров), Муся Аркакова уонна Настя Сысолятина дуэттара, Одьулуун орто оскуолатыттан (салайааччы А. А. Захаров) Ганя Седалищев.

Бу иннинэҕи конкурска хотторобуттар ордук инчалаах-хтик бэлэмнэммааттэрэ ньиэстор. Ол курдук, одьулуунтар 9 нүөмэрдэриттэн 4-дэ, аммалар 8 нүөмэрдэриттэн 6-та конкурс иккис түһүмэҕэр кыттар быраабы ылылар.

П. КАЛАЧЕВ,
жюри председателэ.

БИЛЛЭРИИ

«Арҕыс» национальнай страховой компания Чурапчы улуусунаагы филиала бу дьыл олунньу ый 1 күнүттэн ыанналаахтар дьаһалталарын хаһаайыстыбаннай кинигэлэриттэн дьиэлээх уонна сүөһүлээх гражданнарга эбэҥэтэлиннэй страховкалааһыны түһэрэр. Бу этиллибит бөлдьох кэнниттэн хаһаайыстыбаннай кинигэҕэ киирбит уларыйыылар ылыллыыллыбаттар.

Үлэ ветерана, Чурапчы сэлиэнньэтин олохтоохтуо

БРЫЗГАЕВА Вера Петровна

олбүтүнэн дириҥ кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

—Күндү иҥэлэрэ Вера Петровна олбүтүнэн уолугар Степаҥа, кийиитигэр Зинаҥа Степаныы кытта биирдэ үөрэммит табаарыстара.

—Тапталлаах иҥэтэ Вера Петровна олбүтүнэн уолугар бэйэлэрин үлэһиттэригэр Охлопков Ксенофонт Степановичка «Техкоммунэнерго» администрацията, профкома.

Тыыл ветерана, Чурапчы сэлиэнньэтин олохтоохтуо

ЭВЕРСТОВА Мария Григорьевна

олбүтүнэн дириҥ кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

—Кыыһыгар Соловьева Анна Гаврильевнаҕа, кини дьиэ кэргэнигэр 1977 сыллаахха интернат-оскуоланы биирдэ үөрэнэн бүтэрбит табаарыстара.

—Кыыһыгар Татьяна Гаврильевна, күтүөтүгэр Владимир Егорович Слепцовтарга ыкса маллара, табаарыстара Макаровтар, Поселькайдар, Еремеевтэр, Сивцевтэр дьиэ кэргэттэрэ.

—Тапталлаах иҥэтэ Мария Григорьевна олбүтүнэн уолугар бэйэлэрин үлэһиттэригэр Петров Гаврил Гаврильевичка «Чурапчыагростройэ» АО коллектива.

Чечняҕа сулуусналаабыт, «Алмаз-Даймонд» АО Чурапчытаагы заводун «Соргу» ювелирнай емаҕын ювелир-закрепщика

ПОСЕЛЬСКАЙ Марик Андреевич

олбүтүнэн дириҥ кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

—Тороппуттэригэр Мариктыын биирдэ сулуусналаабыт табаарыстара.

—Бэйэлэрин үлэһиттэригэр Диодоров Александр Дмитриевичкэ, уонна кини кэргэнигэр Надежда Константиновнаҕа оҕолоро Марик олбүтүнэн «Техкоммунэнерго» администрацията, профкома.

Саха Республикатын адвокаттар коллегияларын чилиэнэ, юрист, Чурапчы сэлиэнньэтин олохтоохтуо

МАКАРОВ Егор Матвеевич

олбүтүнэн дириҥ кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

—Биирдэ төрөөбүттэригэр, аймахтарыгар Чурапчыттан Никитиннэр.

...ҕыта ахсыннаыга Хатылыга биир дойду... Аҕа дойду сэриитигэр кыргыыны хонуутуйдуу охтубут офицер, рота командира Е. Д. ...рин биириитигэр саахымакка хамаанданан ...ан улуустааҕы күрэхтэһиҥ буолан аастар. ...рэхтэһиини республикаҕа кэҥэтиик биллэр, ...ка эмтузиаст-тренер Гаврил Аммосов уонна саахымакка федерациятын председателе... Кривошапкин тэрийэн, иллэн-саҕалаан ыытар. Хамаанда саастааба 4 эр киһиттэн, 1 дьахтар... Күрэхтэһиигэ ыаллыы Таатта улуусуттан ...да ыытыллыбыта транспорт суоҕунан кэлэ...ллылар. Онон 7 хамаанда-күрэхтэстэ, балар... үөрэнээччилэр хамаандалара буолар.

...ии үс күн устата, бүтэһик тур бүтэһик ...ата оногуллуоҕ диэри, хайа хамаанда бастыы... ...ох миэстэҕэ тахсара биллибэкка олус ...ыыллахтык барда. Итиннэхэ Чурапчы сэлиэнньэтин хамаандатын капитана Г. Егоров бастакы ...ҕа бүтэһик таба хаамыыны оногоон хамаанда... миэстэҕэ таһаарда. Иккис миэстэни Хабыа кэлбит улуус биллиилээх саахыматчыта Давыдова капитаннаах хамаанда ылла. Бастакы ...20 ангар очкону хомуйбут Хатылы орто оскуолатын үөрэнээччилэрин хамаандата эрэллээхтик ...

...а дуоскаларынан түмүк маныык буолла: бастакаҕа үөрэнээччилэр хамаандаларын капитана ...Васильев 6 очкоттан 5 очкону ылан, иккис ...Дириҥ хамаандатын чилиэнэ, агро-оскуола ...лаабын үөрэнээччитэ Дьулус Софронеев 6 ...ны ылан, үһүс дуоскаҕа Хатылы оскуолатын ахсыныыга Хатылыга биир дойду... Аҕа дойду сэриитигэр кыргыыны хонуутуйдуу охтубут офицер, рота командира Е. Д. ...рин биириитигэр саахымакка хамаанданан ...ан улуустааҕы күрэхтэһиҥ буолан аастар. ...рэхтэһиини республикаҕа кэҥэтиик биллэр, ...ка эмтузиаст-тренер Гаврил Аммосов уонна саахымакка федерациятын председателе... Кривошапкин тэрийэн, иллэн-саҕалаан ыытар. Хамаанда саастааба 4 эр киһиттэн, 1 дьахтар... Күрэхтэһиигэ ыаллыы Таатта улуусуттан ...да ыытыллыбыта транспорт суоҕунан кэлэ...ллылар. Онон 7 хамаанда-күрэхтэстэ, балар... үөрэнээччилэр хамаандалара буолар.

...ии үс күн устата, бүтэһик тур бүтэһик ...ата оногуллуоҕ диэри, хайа хамаанда бастыы... ...ох миэстэҕэ тахсара биллибэкка олус ...ыыллахтык барда. Итиннэхэ Чурапчы сэлиэнньэтин хамаандатын капитана Г. Егоров бастакы ...ҕа бүтэһик таба хаамыыны оногоон хамаанда... миэстэҕэ таһаарда. Иккис миэстэни Хабыа кэлбит улуус биллиилээх саахыматчыта Давыдова капитаннаах хамаанда ылла. Бастакы ...20 ангар очкону хомуйбут Хатылы орто оскуолатын үөрэнээччилэрин хамаандата эрэллээхтик ...

...а дуоскаларынан түмүк маныык буолла: бастакаҕа үөрэнээччилэр хамаандаларын капитана ...Васильев 6 очкоттан 5 очкону ылан, иккис ...Дириҥ хамаандатын чилиэнэ, агро-оскуола ...лаабын үөрэнээччитэ Дьулус Софронеев 6 ...ны ылан, үһүс дуоскаҕа Хатылы оскуолатын

● СПОРТ

Лейтенант Доҕордуурап биириһигэр

...тын ахсыс кылааһын үөрэнээччитэ, Россияҕа «Белая ладья», Дальнай Восток, «Саха-Азия оҕолоро» күрэхтэһиилэрин кыттыылааҕа Сеня Кривошапкин 6 очкоттан 6 очкону хомуйан бастаатылар. Төрдүс чуоскаҕа бастакы миэстэни Чурапчы хамаандатын чилиэнэ, улуус биир күүстээх оонньоотчута Иван Ермолаев 6 очкоттан 6 очколаан ылла. Итиннэ биигэр кини хас да кыайыыны сытыы комбинациялары оногоон ситиспитин бэлиэтиэххэ сөп. Бэйиэ дуоскаҕа Хадаар нэһилиэгин хамаандатын капитана Анна Давыдова 6 очкоттан 6-ны ылан эмиэ эрэллээхтик иккис күөнгэ тахсары ситистэ.

Үс бастакы миэстэлэри ылбыт хамаандаларга дипломмар туттарылыыллар. Дуоскаларыгар эмиэ үс бастакы миэстэлэргэ тахсыбыт саахыматчыттарга Хатылы нэһилиэгин дьаһалтата уонна кырымахтаах хара саҥылы иитэр «Кырымах» ферма (салайааччы П. Николаева) сыанаалаах бириистэри, бэлэхтэри туттардылар. Күрэхтэһии үчүгэй тэрээһиниэхтик ыытылынна. Манна ордук эдэр саахыматчыттар үрдүк көрдөрүүнү ситиспиттэрэ улууска саахымат спорда сайдар кэскиллээҕин көрдөһэллир.

Спортсменнар сэриигэ геройдуу охтубут лейтенант Егор Доҕордуурап чиэһигэр сыллата ыытыллар турнир иһин олохтоох дьаһалтаҕа, спонсордарга махталларын биллэраллэр.

Гаврил ЕГОРОВ.

Бэрдэлиибит!

...ннэн-күндү киһибитин, педагогическай үлэ ...ттэн-нүнү киһибитин, педагогическай үлэ ...ин, Россия норуотун үөрэҕириитин туйгунун, ...лохтоохтуун Вера Трофимовна ИГНАТЬЕВА-...ааскын туолбуккунан итиитик, истиигник ...ибит.

...ааас эргииригэр бэлэмнээн, үтүө суо...ҕынэн, дьоҥҥо-сэргэҕэ ытыктаныгынан ...ааларгэ эмиэ оччук сыһыаннгынан кэн тут...ыахтаах мал-дьон буолан этэҥнэ олоруубут ...ҕынан диэн биллиэн. Эйиэхэ барҕа махтал...ибит.

...ин иҥэбит, эбэбит, дуоһуйуоххар диэри ...ыллаахтык олоруоҥун үөрүүбүтүн үнсэт, ...ик, доруобай буол.

...ин, кийиитиҥ, күтүөттэриҥ, сиэнэриҥ уонна кэргэниҥ Николай Николаевич.

МАХТАНАБЫТ

...сыл ахсыннаы 4 күнүгэр эмиэ харахпытыгар врач Ермолаева Александра Алексаандровна ...ыбыннын врач Ермолаева Александра Алексаандровнаҕа, Григорий Эдуардович Кузьмиҥнга уонна терапевтическай отделение бары үлэһиттэриигэр махталым мунура суох.

Бары үрүҥ халаатталаах аанньалларбытыгар сир үрдүгэр баар бары үтүөнү, үөрүүнү, дьолу баҕарабын.

Александра ПЕСТЕРЕВА,
Октябрьскай Революция уонна Үлэ Кыһыл Знаменета орденнар кавалердара, 1 группалаах инвалит.
Чурапчы сэл.

x x x

Аасыт 1997 сыл ахсыннаы 19 күнүгэр 47 саастаах күндү кэргэним, тапталлаах аҕабыт, күтүөтүм, оҕобут, аймахпыт КОЖУРОВ Алексей Ильич ыарахан ыарыыттан өлөн туораата.

Биһиги кутурҕаннаах кэммитигэр күүс-кэмэ, өйөбүл буолбут, тиһэх суолугар атаарсарга комолосуут Чурапчытаагы спортивнай оскуола, Аммаарто оскуолатын коллективтарыгар, Болугур нэһилиэгин дьаһалтатыгар, «Мыҥдаҕаайы» табаарыстыба коллективыгар, Кылаанньаах нэһилиэгин дьаһалтатыгар, оскуолатын коллективыгар, үөрэнэ оҕолоругар, биирдэ үөрэммит табаарыстарыгар, ыраах-чугас аймахтарбытыгар, ыаллардыгар, доҕотторбутугар не сүрэхнитэн улахан махталбытын тиэрдэбит. Күүс-кэмэ, сүтэ-ама, өйөбүл буолбуккутугар сүгүрүйэн туран баҕарыгытыгар үтүө доруобуйаны, дьолу баҕарабыт.

Кэргэнэ, оҕолоро, иҥэ ыыннаа, аймахтара.

Бырааттым кэриэһигэр иһирэх тылларым

Улуус кинигэ дьоно бырааппын тиһэх суолугар таарар күннэригэр аһыы, кутурҕан ыар тыыннара ыга ыланнар, күүмэйим бүөлэнэн, бөҕө бөрдэрэн тиэхтээхтин да кыайан эпитэҕим, сагарыахтаахтыын да кыайан сагарбатаҕым. Хөлкутуйан баран саная-ыгынан сагардахтыына табыллыыһык диэн толкуйга 0 хонугун баттаһа бырааттым туйуман бу кылгас ойдом санаабын суруйдум.

Иэнирдиэн оҕо саала, оскуолатааҕы, университет-таҕы сыллара, үлэһит буолан туруута мин хараҕым ортотугар аастыттара. Бүлүүгэ училищеҕа үөрэнэр уонна армияҕа сулуоспалыыр эрэ кэммэр тэйиэ сылы-чыыбыныт. Бырааттым туйгар хайҕабыл тылларын эпитим ахсааннаах буолуо. Убай киһи быыыытыанан буолуохтааҕын курдук үөрүүр, сүбэлиир, ардыгар мө-ҕөр да этим. Эпитинин барытын ыытынара диир оно-сух буолуо. Сороҕор сии кырдьык ыаммыт курдук буолара, сороҕор, ордук собулэгиэт буоллаҕына, эпитт-тылгыттан тутуйан дьиибэлээх-дьэбэлээх тыллары са-ынаран ыарго-күлүүгэ кубулутан кэбиһэр.

Оҕо эрдэҕиттэн барыта-барыа сыстаҕас, дьоҕурдаах эте. Итэ хаачыстыбатын үлэһит буолан да баран ыыктыбатаҕа. Хайа дуоһуйаска үлэлэтэр, дьыала не хоһоонун сүрдээх түргэнник ыытара, хайа да үлэҕэ сырыттар, кинэтинэккэ, баттаннаккэ, саная-онно түбүүтэ суох сүрдээх хөлкутук күлэ-үөрэ, атыт-тары бөйэтин холобурунан коҕулүүр гына чэпчэки-тик ылларыо.

Сорук туруорунаҕына, дьулуурдаах эте. Оскуола-ны бүтэрэн баран дорообуйата молтоҕунан армияҕа барбатаҕа. Онуу кэпиэрээру университекка үөрэх-сылдьан сиэдэрдэн күүгэ дьарыктаммыта. Иккки хоҥуллан университекка хайаһарга бастыы сылдьы-быта. Күүс-уох оттуйан биллэрдик эбиллибитэ, до-рообуйатын да бөдөрөннүтэ. Кинитэн уратыта, дьо-ну баалтыгар тардара диэн—үтүө санаалаах, сымна-ҕас майгылаах эте. Дьонтон-сэргэҕэ ыар үчүгэйи ба-ҕарара, ааҕа тиийэриэн кэмэлдьөрө, өйүүрэ дьу-дьара, көмөлөстөн, рабочайыттан тутулуга суох бөрө-кэтэ сыһыаннаһара. Оҥ кинэ да буолуо, ыгыы сөбүлүүр, убаастыыр этилэр. Аймаҕаттан барыл-лыбыт уус-уран тылларын кэпсэниитинэн, дьиибэлэ-ринэн, таҥнытэҕинэн доҕотторун, табаарыстарын ортотугар биллэрэ. Дьэбэтэ кинэтэҥнэ, мунньахха олорон, сүбэ-тутуйуктуу, бултуу сылдьан бөрө эмэ дьоҕорун, атаҕын хоһоонунан хоҥуйан, ыраанан ыы-гаран кулэгэ-салгы, сөргэхсийэн буолара. Ол хо-ҕоон, ол ыраа онон оҕолордук хаалара. Оптуларын мусуйа, тумнуу буоллар, балачча интэриэһинэй хомхуруннуук тахсара хаалларыа. Сырыыны-хаамыы-ны кыайар, оттуҥар хараллаах, плинтигэр тутуурдаах сылдьар байанайдаах булчут эте.

Иэнирдиэн кылгас олоҕу олордо, баара-суоҕа 46 саһыгар бу орто дойдуттан араҕыста. Кылгас олоҕу олоҕорун билбит курдук—дьулуурдаахтык, орто дой-ду олоҕуттан сомсон хаалыахха диэбиттии балыс-ханнык олорон аста. Таһаарылаахтык үлэлээн, эл-бэх доҕоттордоон, эйбэхтик бултаан-алтаан, эмиэ да кууллэйдэн-аһаан, үөрэн-көтөн, олох уоруттуттэр эйбэхтэ тиксэн, эйбэҕи ситиһэн бу дойдуттан араҕыс-та. Итэ сырыыларын сорох оттун убай кинэ быыы-тынан урут сөбүлэбит эбит буоллахынна, билигин эргиллэн кинэ атын хараҕынан көрөр, атын санааҕа киллэр, кинэ ойорбута, сылдьыбыта соптоох курдук, кинэрэйэн, сырдаан костор. Кинэ обо санаата, эт-хаана кылгас олохха программаланан дьайа сырыт-тахтара диэн толкуйга кэлэҕин.

Дьылҕа Хаантан бу орто дойдуга ыарахан ыйаах-таах кэлбит эбиккин, бырааттым барахсан. Ол эрэдэ-сытыныан сыгынах курдук сыгынаан буолбакка, күҥүнгү хараҥаҕа ненниккэ уота күлүм гынан умай-ларын курдук кылгастык да буоллар чаҕылхайдык олорон аастыт. Сүрэхпит-быарбыт төбөрөн, ойбут-санаабыт үлэлиирин тухары эн туоскуйан саамай ыраас, саамай үтүө ойдобуниьгүү үйүн сылларга дуоһабытыгар ингэринэн ылдьэ сылдьыахпыт.

Иван ЯКОВЛЕВ.

Күнду оҕобут

ЛИЗА

ыарахан ыарыыттан өлбүтүн, дириҥник курутуйан туран, бары аймахтарбытыгар, билэр дьоммутугар ыытыннэрэбит.

Кындаатан аҕата Николай Константинович, ийэтэ Анастасия Егоровна Павлуцкайдар, эҥэтэ, убайдара, балыстара, аймахтара.

Танталлаах кэргэним, ийэбит, эбэбит, Чурапчы сэлиэниэтин олохтоохтоҕо, үлэ ветерана, ор сылларга улуустааҕы балыыһаҕа сиэстэрэн үлэлээбит

АНДРОСОВА Татьяна Романовна

ыарахан ыарыыттан өлбүтүн, дириҥник курутуйан туран, бары аймахтарыгар, үөлэһиилэхтэригэр, билэр дьонугар ыытыннэрэбит.

Кэргэнэ, оҕолоро, кийиитэ, күтүөтэ, сиэннэрэ.

Кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

—Күндүтүк санныр эдьиийдэрэ, балтылара Татьяна Романовна өлбүтүнэн кэргэнигэр, оҕолорутар, күтүөтүгэр, кийиитигэр, сиэннэригэр аймахтара Решетниковтар, Собакиннар, Матвеевтар, Корякиннар, Бурцевтар, Порядиннар, В. К. уонна М. К. Матвеевалар.

—Күндүтүк санныр кыһилэрэ Татьяна Романовна өлбүтүнэн кэргэнигэр, оҕолорутар, сиэннэригэр, күтүөтүгэр, кийиитигэр, аймахтарыгар Дьокуускайтан, Уоһэ Бүлүүттэн аймахтара Габышевтар, Ильиниэр, Игнатьевтар, Сафроновтар, Саввиновтар, Адамова Е. В.

—Хрукку үлэһиттэрэ Татьяна Романовна өлбүтүнэн дьонугар, оҕолорутар, биригэ төрөөбүттэригэр, бары аймахтарыгар туббольница администрацията, профкома.

—Кэргэнигэр, улуус энергетиктэтин ветерана Андросов Петр Петровичка, оҕолорутар, сиэннэригэр улуустааҕы электрическэй ситимнэр администрацията, профкома.

—Балыыһа кырдьаҕас үлэһитэ Андросова Татьяна Романовна өлбүтүнэн кэргэнигэр, оҕолорутар, чугас дьонугар, аймахтарыгар кини балыыһа профкома, коллектива, туббольница профкома, коллектива.

—Уолугар бэйэлэрин үлэһиттэригэр Андросов Михаил Петровичка Чурапчытаабы гимназия.

—Кэргэнигэр Петр Петровичка, оҕолорутар, аймахтарыгар ыаллара Иустиновтар, Смирниковтар, Потаповтар, Осиповтар, Окошниковтар, Новгородовтар, Ноговицыннар.

—Кэргэнигэр Петр Петровичка, оҕолорутар Наташаҕа, Бүөккэҕэ, Димаҕа, Валераҕа, сиэннэригэр ыаллара Пермяков Афанасий Иннокентьевич, Мишкин Петр Николаевич, Мишкин Иннокентий Николаевич дьиэ кэргэттэрэ.

—Кыыһыгар Наташаҕа, күтүөтүгэр Васяҕа, кэргэнигэр, оҕолорутар Наташаны кытта биригэ үөрэммит дьүөгэлэрэ Марианна, Настя уонна кинилэр дьиэ кэргэттэрэ.

—Күнду эдьиийдэрэ Татьяна Романовна өлбүтүнэн кэргэнигэр, оҕолорутар, сиэннэригэр саҥаһа Кустурова А. И., Корякиннар дьиэ кэргэттэрэ.

Күнду ийэбит, эбэбит, эдьиийбит, колхозпай-совхозпай тутуу ветерана, Сылаҥ кийиитэтин олохтоохтоҕо

СИВЦЕВА Мария Афанасьевна

ыарахан ыарыыттан өлбүтүн, дириҥник курутуйан туран, аймахтарыгар, үөлэһиилэхтэригэр, билэр дьонугар ыытыннэрэбит.

Уолаттара, кийиттэрэ, күтүөтэ, сиэннэрэ, балтылара.

Кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

—Оҕолорутар, кийиттэригэр, күтүөтүгэр, сиэннэригэр, балтыларыгар Дьокуускайтан Вера, Николай, Вася, Федя Друзьяновтар, Анна, Иннокентий Артамоновтар, Мэҥэ-Хаҥаластан Елена, Андриан Тарабукиннар, аймахтара Лия, Сидор Сивцевтар, табаарыстара Боя, Семен Ноговицыннар, Февронья Соловьева.

—Оҕолорутар, чугас дьонугар, сиэннэригэр, аймахтарыгар Сылаҥ кэпилиэгин дьаһалтата, кырдьаҕастарын сэбиэтэ, «Сылаҥ» баанынай хаһаайыстыбаларын ассоциацията.

—Убаастыыр эдьиийдэрэ Мария Афанасьевна өлбүтүнэн балтыгар Евдокия Егоровнаҕа, уолаттарыгар убайдарыгар Федотка, Афанасийга, кийиттэригэр сиэнтэстэригэр Натальяҕа, Анна, кинилэр оҕолорутар Карданиевскайдар.

—Уолугар Афанасий Егоровичка, кийиитигэр Анна Сергеевнаҕа Афанасийы кытта биригэ үөрэммит доҕотторо.

—Уолаттарыгар күтүөттэригэр Федотка, Афонаҕа, кийиттэригэр кыыстарыгар, эдьиийдэригэр Натальяҕа, Анна Дьячковскайдар.

Эҕэрдэлиибит!

Күндүтүк санныр убайбытын, аҕабытын, ор сылларга тутууга үтүө суобастаахтык үлэлии сылдьар Федот Федотович КОНСТАНТИНОВЫ 50 саастыы туолар кэрэ-бөлиэ күнүнэн пе сүрэхпититтэн эҕэрдэлиибит.

Баҕарабыт Эйиэхэ кытаанах доруобуйаны, үлэ-ситиһиини, дьолу-соргуну.

Кэргэниг, оҕолоруг, биригэ төрөөбүттэриг дьиэ кэргэттэрэ.

АТЫЫЛЫЫБЫТ

Лиинэнэ тоҥ сельдь балыгы. Киилэтэ — 11 тыл солк. Дьиэҕэ тиэрдэн биэриэхпитин сөп. Телефон 21-254.

Тантыыр ийэбит, эбэбит, тыыл ветерана, Бөлүүгүр нэйилиэгин олохтоохтоҕо

ПАВЛОВА Мария Максимовна

тохсунньу 9 күнүгэр 65 саастаах эмиэ [illegible] дьан өлбүтүн, дириҥник өҕүрүхтэн туран, бары аймахтарыгар, үөлэһиилэхтэригэр, билэр дьонугар ыытыннэрэбит.

Кыыһа, уолаттара, күтүөттэрэ, кийиттэрэ, сиэннэрэ.

Күнду ийэбит, балтым, эдьиийбит, эбэбит, аймахпыт, Чурапчы сэлиэниэтин олохтоохтоҕо хоту көйөрүллүү кыттыылааҕа, кини балыыһаҕа ор сыл үлэлэбит үлэ ветерана

ГОГОЛЕВА Мария Васильевна

уһун ыарахан ыарыыттан өлбүтүн, дириҥник курутуйан туран, аймахтарыгар, табаарыстарыгар, билэр дьонугар ыытыннэрэбит.

Уолаттара, кыыһа, убайа, бырааттара, балтылара, кийиттэрэ, сиэннэрэ, саҥаһа, аймахтара.

Кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

—Бэйэлэрин үлэһиттэригэр уолугар Василий Васильевич, кийиитигэр Анастасия Ильиничнаҕа Гоголевтарга улуустааҕы налоговай инспекция профкома, коллектива.

—Балыыһа кырдьаҕас үлэһитэ Гоголева Мария Васильевна өлбүтүнэн кыыһыгар оҕо отделениетын санитаркатыгар Гоголева Саргылана Васильевнаҕа, уолаттарыгар, чугас дьонугар, аймахтарыгар кини балыыһа профкома, коллектива, сүһэл көмө, оҕо отделениетын коллективатара.

—Бырааттыгар Андрей Васильевич, кийиитигэр Евдокия Васильевна Гоголевтарга, оҕолорутар, аймахтарыгар ыаллара Иустиновтар, Смирниковтар, Потаповтар, Осиповтар, Окошниковтар, Новгородовтар, Ноговицыннар.

—Күнду дьүөгэлэрэ, кини балыыһа ветерана Мария Васильевна өлбүтүнэн кыыһыгар кийиттэригэр, уолаттарыгар, аймахтарыгар Игнатьевтар, Лобановтар.

—Бэйэлэрин үлэһиттэригэр уолугар Гоголев Алексей Васильевич, бырааттыгар Гоголев Николай Андреевич Гоголевтарга, аймаҕар Черкашин Егор Николаевичка «Чурапчыагрострой» АО коллектива.

—Күндүтүк санныр ыкса ыаллара [illegible] Мария Васильевна өлбүтүнэн оҕолорутар, кийиттэригэр, сиэннэригэр, аймахтарыгар Андросовтар.

—Күтүөттэригэр Васяҕа, балтыларыгар Натаҥа, чугас дьонугар Хадаартан Софроновтар.

—Улуустааҕы налоговай инспекция үлэһиттэригэр уолугар Гоголев Василий Васильевичка, кийиитигэр Анастасия Ильиничнаҕа Гоголевтарга, кыыта Чурапчы орто оскуолатын 1986 с. бүтүүлүүр үөрэнэн бүтэрбит табаарыстара.

—Кийиитигэр бэйэлэрин үлэһиттэригэр Гоголева Лилия Анатольевнаҕа Чурапчы сэлиэнньэтинээҥи кырдьаҕастары көрөр-харайар кини коллектива.

—Уолугар Гоголев Алексей Васильевичка кийиитигэр Лилия Анатольевнаҕа Алексеевна кыта Чурапчы орто оскуолатын биирдэ үөрэнэн бүтэрбит XXX-с выпустан.

—Күнду эдьиийдэрэ Мария Васильевна өлбүтүнэн уолаттарыгар Алешаҕа, Василийга, кийиттэригэр Лиидьа, Настяҕа аймахтарыгар Алексеевтар, Картузовтар, быраата Иван Яковлевич.

Редактор Г. Г. ПОПОВ.

НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапча, ул. Карла Маркса, 26 «а». ТЕЛЕФОНЫ: редактор—21 332, отделы—21-265, общий—21-505.

Учредители (соучредители) газеты Редакция, Администрация улуса, Национальная издательско-полиграфическая компания «Сахаполиграфиздат». Газета издается на якутском языке, выходит по вторникам, четвергам и субботам. Индекс газеты: 54907. Объем—1 усл. п. лист, на 4-х страницах.

Автор суруттар тэнэллэр саҥа редакция позициятынаан [illegible] сөп түбэлэр буолбат. Суруттар ыытыллар чахчы кэлэдьыктаахтыгар эн [illegible] автор [illegible] бэйэ